

# LWIIYO LWAKUKWABILILA ZYABUNSENGWE NSENGWE



## KWABILILABASIKUKWABILILA

Masi aali kujwe alimwi acisi citegwa Iwija Iwa Afwulika –  
naa Ethiopia- Mulimo wabasikukwabilila nguzu zy ipedwe ku  
bantususu

## KUJATIKIZYA MALAILILE

**Kukwabilila Basikukwabilila** batoondezwa: Malailile maubauba kuyungizya bubotu bwabukwabilizi bwabunsengwe nsengwe bujisi azyibelesyo zyasamba tulye alimwi amilimo myuuba.

Kukwabilila basikukwabilila- nkabunga kajisi mulimo wakukwabilila nguzu zyipedwe kubantu bajanika mucinga ca Afulika kwiinda mumasi aajanika kujwe alimwi acisi citegwa Iwija Iwa Afulika (naa Ethiopia mubufwaafwi).

Tuyandaula kuyumyayumya mulimo wanguzu zyipedwe kubantu mucisi coonse kwiinda mukucesya kutakonzya kulikwabilila Iwabo beni kuntenda yakupenzegwa alimwi akwiinda mukuyungizya bubotu bwakucikonzya kwabo kabotu kabotu kukwabilila nguzu zyipedwe kumuntu. Kabunga aaka kaitwa kuti DefendDefenders kalabeleka mucisi ca Burundi, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Kenya, Rwanda, Somali (kusanganya anyika ya Somalia), South sudan, Tanzania, alimwi acisi ca Uganda.

Ku **Lugwasyo Iwakugwasyigwa mpoonya** twalomba amubone <https://www.defenddefenders.org/get-help/> naa

Kutuma luwaile lwesu lwaciindi coonse cakufwambaana

Iwa +256-783-027611 Kamutuma-ICT

Helpline/Signal/WhatsApp ku +256-787-556560

## BUKWABILIZI BWACIBELESYO

Tuyakumulailila mumasena mumwi mwalo oomo momweelede kulanga zyibelesyo zyenu alimwi amomuyobweda zyintu zyenu zyacigaminina alimwi abukwabilizi bwa makani.

### Mpulungwido



Bunji bwa mpulungwido eezyi ziyalakonzya kujanwa kuzwa aalya aalembed we kuti -start menu. Kusika kumpulungwido aawo, amutyanke cijaluzyo ca mpulungwido > mukabbokesi mulembedwe kuti ---Search Box > Kamulemba kuti -Control Panel > Amutyanke mulembedwe kuti -Systems and Security > Kamulanga bube bwabukwabilizi bwa bwaanda bwa -Defender Firewall, kabulo kacinca mabala kuba aamaseke kubona masimpe kuti ziyayaka naa zyillitoondezede kuyaka.

### Muncini wiiitwa kuti mac



Kamuunka aalembedwe kuti -Apple menu ( ) > System Preferences, Amutyanke aalembedwe kuti -Security & Privacy, kwaman a mutyanke aalembedwe kuti -General. Kumwaa makani manji kubona z yabu kwabilizi amuwaye kasabwe ka: <https://apple.co/365i2KA>

### Muncini wiiitwa kuti Android



Kamuunka aalembedwe kuti 'Settings'. Kamuzumizya mbozyibikkid we mbuli ziyajalula naa ziyajala/ naa cala, kamulesya kujana busena mpoceelela. Makani manji kuzumizya mbuli bubikkwe bwabukwabilizi zimu Android kamuswaya: <https://nr.tn/3f1BQ9J>

### Luwaile Iwamumaanza Iwiitwa kuti iPhone



Kamuunka aalembedwe kuti -Settings > Kamujata aalembedwe kuti -ID & Pass code- kwaman a kamu lemba cijaluzyo naa cijazyo c enu citegwa pass code. Kwaman a, kamuunka aansiku bona masimpe kuti zyibelesyo zyitegwa USB taziyizyu miziyidwe abusena aalembedwe kuti lock screen, mubone masimpe kuti busena oobu bulizimide. Makani manji, kamuunka: <https://zd.net/3nXf94p>, alimwi <https://apple.co/2J1bc03>

# CIYOBWEDO CIMBI CIJISI MAKANI

Ciyobwedo cimbi cijisi makani ncipepa cabili cazyintu zyenu nzyomujisi mumuncini, ciyobwede mubusena bumbi kutali bwaku saanguna. Naa mwasowa zyintu zyenu, nkaambo kakuti cibelesyo cakabbigwa mbuli mukozvano, mwasweekelwa buyo cibelesyo kutali makani eenu.

## Ku mpulungwido alimwi a Mac:



**Google Drive Sync** ncibelesyo cibotu cakusala cilijisi ciyobwedo mukati casamba tulye ca 15 GB.



**Microsoft One Drive** acalo cilapa ciyobwedo casamba tulye ca 5GB, alimwi tacisyupi cibelesyo eeci – cilabeleka kuti mubelesya zyintu zyaba Microsoft Office, nkaambo zylaswaangana cakuubauba.



**Drop box, Degoo,** alimwi a **Sync.com** zyoonse eeziy zobile zylilapa ciyobwedo cipimidwe casamba tulye kwamana kubikka tacisyupi.



Tukulwaizya kuti musale cibelesyo ceendelana ambomuyanda (kuti kamutali masimpe,



kamutalika acibelesyo ca Google Drive!) alimwi mube masimpe kuti cibikkidwe kuyobola makani eenu camponya mponya ciindi mwanoolibonya mukasabwe.

## Zyibelesyo zyamuluwaile lwamumaanza:

**iPhone / iPad:** Bwakucita > Apple ID (kusala kwaatala) > Kamusala cibelesyo cenu > iCloud Kamuwabilila makani

**Android:** Cilandeene kwiinda mubupangwe alimwi amusyobo, pele kanji kanji cilaswaangana azyiyobwedo zyitegwa-Google account kwalo ooko nkomuswaangene aluwaile lweni lwakumaanza. Kamujalula zyakucita zyenu aluwaile lwamumaanza kwiinda mu app > Tap System > Backup > Kamuyasya mulimo wabusena bujisi makani. Makani manji, kamuunka ku: <https://bit.ly/3nXhHQ1>

# BUKWABILIZI BWAMUTUSABWE



## Kubbida bantu kwiinda mutusabwe

Eeyi ninzila yakubeja kusola kubbida bantu, makani aasisidwe, twaambo o mumuncini, alimwi amakani aabelesyegwa aabantu aatelede kubonwa. K amuce nje la atusabwe tujisi

- Twaambo tutali kabotu
- Cikuwa cityokede
- Kwaanzya kotaluleme
- Kuyanda bwiinguzi cakufwambaana

Makani manji, kamuunka ku:

<https://bit.ly/3666qq1> alimwi aku

<https://bit.ly/3q5EIT1>



## Kubba kwiinda muluwaile lwakumaanza

Bahaabupampu babeleka aabantu kwiinda muluwaile lwakumaanza (Ijwi-Kubba kwiinda mukasabwe = Kubba kwiinda mumilumbe yaluwaile) Kumwa makani, kamuunka ku: <https://nr.tn/3q3hnkN>

Kubo na bamwi bantu nzyobakali kukonzya kujana kujatikizya ndinywe, kamubelesya masena aali mbuli [ThreatCrowd.org](https://www.threatcrowd.org), [HavelBeenPwned.com](https://www.havelbeenpwned.com), alimwi [OSINTFramework.com](https://www.osintframework.com) kuyandaula mazyina ngomubelesya akasabwe, nambala yaluwaile, alimwi azyina lyenu.

Inga mwanyandwa kuli nzyomunga mwabona!

## Kuti mwajana cimwi cintu ncomutayandi kuti cibe antangalala:

- Mucince bube bwamulimo wakukwabana kufwumbwa nkomujana makani naa twaambo twenu.



- Mucince eeco ncomutuma kumbele aamazuba, mbuli mbokunga makani alasyupa kwaamwaya kuti asika naa anjila kale mutusabwe.



## KUCINCA BWEENDE BWAMABALA NAA MASESEKE

Lyoonse kamubona masimpe kuti cibelesyo cenu cilicincidwe amaseseke aamabala:



### Mpulungwido:

Amutyan ke cijaluzyo campulun gw... > Mukabbokesi kakuy... awida > Kam... emba kuti - Bitlocker > Amutyan ke aalembed we kuti -Manage Bitlocker > Amuyasye aawa lino aalembedwe kuti -Bitlocker. Kamubikka cijaluzyo cabonwa mucijaluzyo cipati (cikananwa apeegi litobela) cimwi ciindi muyakuciyanda aakale!

Kuti mweendelezya musyobo wampulungwid o uunyina ceelelo ca Bitlocker, mulakonzya alimwi kuswaya VeraCrypt, cibelesyo casambatulye cicinca mabala aamaseke kacijisi abotubwamalailile mbuli mbwaacitwa aawa, <https://bit.ly/3q2Ndho>.

### Muncini wiitwa kuti Mac:



Kamusala Apple menu ( ) > System Preferences, kwamana mutyanke aalembedwe kuti - Security & Privacy > Amutyanke aawa a -FileVault tab > Kamuyasya aawa a -FileVault. Kamuunka ku <https://apple.co/39ir7ld> kumvwa makani manji.



### Android:

Kamuunka aalya aalembedwe kuti- Settings > Security > Encryption > Amutyanke aalembedwe kuti Encrypt Phone. Kumvwa makani manji , kamuunka ku: <https://bit.ly/39isi47>



### iPhone:

Kamuunk aalya aalembedwe kuti "Settings > FaceID/Touch ID Passcode > Kamuyasya aalembedwe kuti-Passcode > Kamunjizya lino bweende bwamabala aabikidwe kufwumbwa /cijaluzyo calo eeci mpoonya mpoonya ciyakucinca cibelesyo cenu-zyelelo ziyipati!

## ZYIJALUZYO ALIMWI ATWAAMBO TOBILE TWABWINI

Cijaluzyo cipati ciyakuyobola alimwi akumugwasya kupanga ziyjaluzyo ziyipya muziyobwedo zyenu zyoonse (mwanooli mukasabwe / naa nookazimide). Eeci caamba kuti mulakonzya kubelelesya ziyjaluzyo ziyilamfwu ziyilakabotu zyaandeene kukasabwe komwe komwe, kakunyina kwayeeya!



Tukulwaizya ziyjaluzyo zyamusyobo wa LastPass nokuba Bitwarden mbuli ciyobwedo camukasabwe, mbuli mbocijisi zyelelo zyniji mumabala aancico aasamba tulye, alimwi cilajanika munzila zyniji zyaandeene andeene ziyakukwabana. Nzila ziyimbi ciindi nomutali mukasabwe ziyibotu zysisanganya zyeeyzi: PasswordSafe or KeePass.






Twaambo tunji twabwini mbubonya mbuli mbotwiitwa oobo ninzila yabwini iyanda sikubelesya kasabwe kupa twaambo tobile naa tunji tumuzubulula kujana nzila kuya kusika kucintu cibeleda mbuli bwakucibelesya, ciyobwedo camukasabwe. Kamubelesya cibelesyo cabwini c itegwa mucu kuwa app cili mbuli **Authy** naa **Google yabwini** kwiinda kunootambula bweende bwamabala aamaseke MUMILUMBE. Mulakonzya kamuji si **Authy** muziyibelesyo zynijaanji kwiinda mukubikka naa kuzumizya kusala kunji kwazyibelesyo eeci caamba kuti kutali mbuli ziyibelesyo ziyitwa kuti Google naa Microsoft ziyibelesyo ziyabwini ziyijisi acakubelesya citegwa apps, mulakonzya kubona masimpe kuti lyoonse ciindi aaya mabala aajisi maseseke nkwaali mumincini yenu mbuli laptop, luwaile lwamumaanza, tablet azyimwi- zyoonse ziyibelesyo nzyomubelesya.

Kamubweza ziyiyobwedo zyniji mbuli mbomukonzya kwiinda muziyjaluzyo zyenu zyniji alimwi azyibelesyo zya twaambo tobile twamasimpe- nokubaboobo, kuti muyanda kufwambaana kupanga kusala, amubikke tusabwe twenu kuba cintu cakusaanguna kucita kuli koonse kwalo ooko kulangilwa kuti makani aalawana nguzo ziyabantu nkwaayobwedwe.

## LUWAILE LWAMUMAANZA ALIMWI AZYAKUKWABANA

### Kutuma milumbe cakufwambaaba:

Whatsapp , Signal , alimwi aTelegram  zyoonse  
zyipa mabala kucinda kwaman a zyelelede kulangan izyigw a mbuli nina  
zyakukwab an a zyili kabtu.

Bamwi baamba kuti WhatsApp taili kabotu, pele eeci tacili boobo kujatikizya kuti kukwab an a kwamas impe kwabukwabilizi kuli kabotu (kuli boobo), pele kujatikizya twaambo tupati totatwe mbuli eeci ciitwa kuti –app- naa bweende bwamakani mukkomyuta mbobubelesye gwa abantu:

- Mutanootu mi milumbe kubantu munkamu abaabo bantu mbomuli antoomwe mbomutazyi kwaman a tamweelede kubasyoma cakumaninin a-lyoo nse kamubamba kukwab an a kuli kabotu kumweelwe buyo wabantu basyoonto
- Amwi ma –apps- naa bweende bwa makani mukkomp yu ta bulakonzya kubikka zyiindi zyakumwaya milumbe naa makani casika ciindi aawo.
- Amwi ma-apps- nokuba bweende bwamakani mukkomyuta mbuli bwiitwa kuti –Wire- bulakonzya kumuleka mwakanan a kubantu kakunyina kuziyiba manambala aabo aaluwaile mubwini

Kaambo kapati katugwa muncili nkakubelesya cibelesyo comwe cazyibelesyo eezi alimwi **Kamusosoloka kubelesya milumbe yaaluwaile naa SMS munzila yoonse iikonyeka** - kapati kuti muyeeya kuti eeci inga caba cintu cimuyandaula, kunyina nocili kabotu, alimwi ncuubauba kuli baabo beendelezya zyakukwab an a naa mabunga aakozyenye mukupa mulimo wakukwab an a kwiingiiila milumbe yenu eeyi.

Kuli alimwi kkompyuta iikkala atafwule alimwi amisyobo yatusabwe tumwi tubelesya bweende bwamakani aaya mumakkomyuta, nkokuti mulakonzya kwaabelesya makani aaya naa ma-app- aaya kukkopela/kuleta makani eenu aali mumincini alimwi azyibeela beel a zyamabala mapati kubikka kutusabwe twenu kuti kamuyanda.

## LUWAILE LWAKU MAANZA AZYAKUKWABANA


### Kasabwe:

Kasabwe takali kabotu mbuli mbokapangidwe, aboobo amupakamane kukabelesya kuli coonse ciyanda bukwalibili syita kuti mwakacita kumwi kwakubikka makani kusaanguna- kamubona peegi iili kunze kumakani aajatikizya

WhatsApp, Signal, Wire alimwi a Telegram kwasamba tu lye, tacisyupi alimwi cilijisiku sala kuli kabotu kwalo ooko ku konz ya kujosya Kasabwe kumizeezo minjaanji.

PGP ninzila iijanika lyoonse yakujana tusabwe, pele kuyala zyibeela beela mukati ncintu cipenzya kuli baabo banga luzyibo ndusyoonto alimwi mbeenzu mumulimo ooyo- tupa muzezo wakuti kuti kamuzi kale mbuli bwakubamba ziyajaluzyo zyenu zya PGP, malailile aaya taali eenu!

Nokubabobo, mumyaka yainda misyoono kwakali kusola kubikkila nguzu kupanga kubelesya PGP kubeleka kwiinda kusaanguna azyibelesyo zyili mbuli - Mailvelope alimwi a FlowCrypt.



Mailvelope eeci cilabeleka mubweende bwatusabwe toonse tubelesya - gmail alimwi a yahoo. Ntaamu antaamu yakubelesya ili mbuli: <https://bit.ly/3fDBiBX>



Nzila iijanika lyoonse njotukulwaizya kuli baabo boonse babelesya cibelesyo ca -Gmail- ncibelesyo cipa kulanga makani mukkomyuta ciitwa kuti FlowCrypt. Amuswaye [FlowCrypt.com](https://flowcrypt.com) alimwi mutobezye nzila ngubauba zyakubikka makani mumuncini kubona mbuli mbomukonzya kunooabelesya kasabwe kali kabotu mutuvwalu tutasiki kutuvwalu tuli tosanwe!



## KUYALA MUZEEZO



Amutole ciindi cisika ku woola lyomwe nokuba mawoola obile kukkala amuncini wenu wa laptop alimwi aluwaile lwamumaanza, kwamana kamulanga zyintu mbozyikkede alimwi azyiyobwedo zyenu. Inga mwabona kuti zyilabeleka, kapati kuti ndinywe babaabo bacita mulimo ooyu ambungano, kupanga muzeezo ooyu wiiwa kuti 'SMART'.

Ciindi nomuli mukasabwe inga mwabona kusala kunjaanji kwalo ooko bbala lya SMART ncolikonzya kwiiminina, pele oonse mabala aamba mbazu yomwe iikozyenye yamuzeezo mupati: Muzeezo waamba kuti SMART ngoumwi wamizeezo ngomukonzya kubelesya kubona kuzwidilila kwenu, kutoondezya ku bantu aabo bali mumulimo nguwenya, bazuunyene kwaamba kuti mulimo uleenda, alimwi uyakugwasya boonse bajanika mukati kuba aakulanga kumbele cakutazungana kuli ceeco ceelede kucitwa, nciindi cili buti, alimwi mbaani batikacite mulimo ooyo.

Kamulanga <https://www.projectsmart.co.uk/smart-goals.php>  
kumizeezo iitobela alimwi amakani aambi.

## MASESEKE, KUSYOMEKA NAA KULULAMA ALIMWI KUJANWA NAA KUBELESYEGWA (CIA-CAAMBA ZYINTU ZYOTATWE ZYIKOZYENYE

////////////////////

Maseseke, Kusyomeka naa Kululama alimwi Kujanwa naa Kubelesyegwa, alimwi ciitwa kuti-CIA naa zyintu zyoatwe zyikozyenye, ncintu cibelesyegwa mbuli mukozyano cibambidwe kusololela milawo kukwabilila makani mukati mumbungano mumonya. Mukozyano ooyu alimwi zyimwi zyiindi waambwa kuti mucikuwa kwiinda mumabala otatwe -AIC- naa zyintu zyoatwe zyikozyenye calo eeci caamba kuti (Kubelesyegwa, Kusyomeka alimwi amaseseke) kusola kutantamuka kunyongana amabala mucikuwa aamba kuti -Central Intelligence Agency. Nokuba kwaamba kuti zyintu ziyanjika mukati kazyintu zyoatwe zyikozyenye zyintu zyoatwe ziyipati zyamatalikilo ziyalayandika alimwi nzyipati kuciimo camakani aabunsengwe nsengwe, bahaabupampu basyoma mabala aaya otatwe-CIA- aajisi zyintu zyoatwe zyikozyenye ayandika kwaasumpula naa kwaatola mujulu kutegwa akkale kaabeleka kabotu.

Mukaambo aaka kutobelezwa azyintu mbozyibede, **maseseke** mundando wamilawo walo uupede kwaalilwa naa kutaindilila kujana makani, **Kusyomeka naa Kululama** nkuzyibizyigwa kwaamba kuti makani ngalusinzyo alimwi aliluleme, alimwi **Kujanwa naa kubelesyegwa** nkusyomezwa kubeleka kwacintu kwaciindi cibambidwe kujana masimpe makani kwiinda mubantu aabo bazumizyidwe.

Maseseke, Kusyomeka, Kujanwa naa kubelesyegwa Zytobela eeziy mbuyalwe bwamizeezo mipati yotatwe iipanga zyintu zyoatwe zyipanga mabala aaya aitwa kuti -CIA- aajisi zyintu zyoatwe zyikozyenye:

Maseseke ciyeeyelwa kweelana aantaamu zyamaseseke ziyambidwe kulesya naa kwiimika makani manyene kuzwa kukusola kwaajana kutazumizyidwe. Ncintu cizyizyilwe kumakani aabambidwe mukkompyuta kubikkwa kweendelana amweelwe alimwi amusyobo wakunyonyooka kukonzwa kucitwa kufumbwa kuti cawida mumaanza aatali ngaayandika naa aatali ngangayo. Ntaamu zyinji naa zysisyoono zyakuteelelesya malailile

mubuubauba zylakonzya lino kutalisyigwa kweendelana azyibeela eezyo.

Kusyomeka naa Kululama kujatikizya kuzumanana kubamba bweende bwazyintu, mukabotu kabotu kutazyilubizya alimwi alusinzyo lwamakani aabambwa mukkompyuta kwaciindi coonse kuzinguluka buumi bwamakani.

Makani aabambidwe mukkompyuta taayeleda kucincwa munzila, alimwi ntaamu zyeedeleda kubwezegwa kubona masimpe kuti makani aabambidwe mukkompyuta taakonzya kucincululwa kwiinda mubantu batazumizyidwe (mukozyano, mukutyola mulawo wamaseseke).

### Kujanwa naa Kubelesyegwa

caamba kuti makani lyaonse kaaliko alimwi kaakonzya kujanwa akubelesyegwa abaabo bantu bazumizyidwe. Eeci caamba kubamba kabotu zyibelesyo zyamuncini wakkompyuta alimwi ciyanda luzyibo lwaandeene lwamayake alimwi abweende bwazyintu zyalo eezyo ziyjata alimwi akutoondezwa makani

### Maseseke

Mukozyano mubotu wanzila zyibelesyegwa kubona masimpe kuti maseseke ayanda nambala iijisi ciyobwedo naa kutuma kwiinda munambala ciindi cakubikka mali ciindi nomucita oobu kubelesya kasabwe. Makani kucincwa kubikkwa mumabala kutegwa abe maseseke ninzila imwi iizyizyilwe yakubona masimpe kuti kwaba maseseke. Kubelesyegwa zyintu zyakuziyibwa alimwi amabala aajala naa aajalula zyintu mukkompyuta kujisi bweende bwazyeelelo zyili kabotu; twaambo tobile tuzyizyilwe kuba twamasimpe, eeci caba ceelelo. Kusala kumbi kusanganya kulangalanga ziyandika mbuli kusimba cala alimwi abukwabilizi bwazyintu zyiiminina kaambo, nketani nokuba zyintu zyiiminina kaambo zyteteete.

### Kusyomeka

Ntaamu eeziy zysisanganya kuzumizyigwa kunjila mumasena aayobwedwa zyintu alimwi akukwabilila kujana baabo basikubelesya zyintu. Kusanganya alimwi, mbungano zyeedeleda kuyala ntaamu zyimwi zyakuziyiba kufwumbwa kucinca mumakani aabambidwe mukkompyuta aanga acitika akaambo kazyintu zytabooli kwiinda mumaanza aabantu mbuli kuzuzuma kwakujatwa magesi nokuba kwaanduka kwabusena mujanwa zyintu.

### **Kujanwa naa Kubelesyegwa**

Eeci cilacitwa kabotu kabotukwiinda mukubona masimpe kuti zyintu ziyijatwa zyibelesyegwa aamuncini wakkompyuta zyabambwa, kucita kuzyibambulula cakufwambaana ciindi zyanooyandika alimwi akubamba abweende bwabusena bwazyintu bubelesyegwa amincini yamakkompyuta bwalo bwaangulukide akutalwana abweende bwamakani mukkompyuta. Ncintu cipati ciyandika kubamba zyibeleda lino aawa azyoonse ziyandika kusumpula naa kutola mujulu bweende bwamulimo.

**Nzila zyibotu zyakutalisya mulimo wiitwa kuti –CIA- mumabala kwiiminina zyintu zyoatwe zyikozyenye**

Mukutalisya mulimo wiitwa kuti –CIA- mumabala, mbungano yeelede kutola nzila zyili kabotu ziyalidwe. Zyimwi nzila zyili kabotu kwiinda muli comwe comwe cazyiyo zyoatwe zysisanganya:

#### **Maseseke**

Makani aabambidwe mukkompyuta ayelede kucitwa kweendelana amaseseke aambunganooayandika.

Makani aali mukkompyuta ayelede kucincwa kuba mumabala kwiinda mukubelesya twaambo tobile tuzyizylwe kuba twamasimpe.

Kamubamba mundando wazyintu ziykwabilidwe alimwi akuzumizya mubikkidwe zyintu kuba zyiliko lioonse.

### **Kusyomeka naa Kululama**

Kamubona masimpe kuti babelesi balijisi luzyibo kujatikizya kuteelelesya mulawo kapati alimwi amilawo iiyendelezya kusola kucesy kulubizya kwamuntu.

Kamubelesya ciyobwedo cabili cijisi makani mukkompyuta alimwi acipilusa makani kuzwa mubweende bwamakani mukkompyuta.

Kubona masimpe kuti kwaba kusyomeka, kamubelesya kucinca bweende bwamabala mukkompyuta, mulawo uuzumizya buyo kuti mbaani beelede kubona nokuba kubelesya makani mukkompyuta aawo aajanika mincini minji yamusyobo ooyu, kamujala naa kukkiya zyibelesyo zyenu zyoonse, kamunjizya makani oonse mumincini yamakkompyuta alimwi akulangisisya kulubila kunga kwaba ciindi cili coonse.

### **Cintu cikonzya kujanwa naa kubelesyegwa**

Kamubelesya nzila ziyakwabilila zyili mbuli cintu cakabelesyegwa kale, cakaleka kubeleka alimwi anzila iitwa kuti bubelesi bwa makkompyuta. Kamubona masimpe kuti bweende bwazyintu alimwi azyibelesyegwa ziyakala zyaba zyintu ziyisikide mpawo.

Kamubelesya kasabwe nokuba masena aalanganya momuya mwiinda naa musikila makani. Kamubona masimpe kuti kwaba kujosya makani aali mukkompyuta alimwi amuzeezo wakuzumanana kucita makwebo nkuuli mucindi cakuwekelwa makani aali mukkompyuta.



© DefendDefenders2020

